





AM




PM



Grad de perih 4 - Fort

AM:



Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



**Limit
 deth
 bòsc**



Coches
 fèbles
 persistentes



1600m

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi
 enDijaus 28 01 2021



Nhèu recenta



**Limit
 deth
 bòsc**



Coches
 fèbles
 persistentes



1600m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, entath vèspe eth perih de lauegi aumentarà ath grad 1 (feble).

Era nhèu recenta heireda e es plaques de vent formades pendent era nheuada representen era hònt principau de perih. Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Especiaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Son possibles desencadenaments a distància.

Vèspe e net: Enes sectors mès afectadi pes precipitacions se demore damb probabilitat en augment lauegi naturaus. Enes sectors a on què fòrça nhèu, s'arribarà abans en grad de perih 4 (fòrt).

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

A compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. En toti es sectors a compdar dera matiada queirà de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà fòrt. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles mercades. Aguestes darrères se pòden en quauqui casi desencadenar accidentaument. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es lauegi pòden produir un desencadenament enes coches basaus deth mantèth de nhèu. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, e tanben enes zònes de celh prim. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.



Tendència

Damb era pujada dera còta de nhèu, posterior aument deth perilh de lauegi.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perillh de lauegi

enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



Coches
fèbles
persistentes



1600m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, eth perillh aumentarà ath grad 1 (feble).

Era nhèu recenta heireda e es plaques de vent formades pendent era nheuada representen era hònt principau de perillh. Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada demoren encara inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes de manera isolada. Especiaument en zònes de transicion de celh prim a pregon, e tanben apròp des crestes. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, enquiath vèspe son possibles lauegi naturaus.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de deluns an queigut locaument enquia 10 cm de nhèu. Ath long dera frontèra damb eth Tiròl a compdar dera matiada queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà fòrt. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles mercades. Aguestes darrères se pòden en quauqui casi desencadenar accidentaument. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb era intensificacion des nheuades, posterior augment deth perillh de lauegi.



Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



1600m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, entath vèspe eth perih de lauegi aumentarà ath grad 1 (feble).

Era nhèu recenta heireda e es plaques de vent formades pendent era nheuada representen era hònt principau de perih. Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Especiaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut.

Vèspe e net: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles lauegi naturaus.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


A compdar de deluns an queigut enquia 50 cm de nhèu, locaument encara mès. A compdar dera tarde queirà 20 cm de nhèu. Eth vent serà fòrt. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles mercades. Aguestes darrères se pòden en quauqui casi desencadenar accidentaument. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Es lauegi pòden produsir un desencadenament enes coches basaus deth mantèth de nhèu. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, e tanben enes zònes de celh prim. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb era pujada dera còta de nhèu, posterior augment deth perih de lauegi.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →
enDijaus 28 01 2021



Coches fèbles
persistentes



Nhèu
ventada



Limit deth
bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus.

Era nhèu recenta dera darrèra setmana e es plaques de vent a viatges grossudes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions e generalement per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden, encara, produsir un desencadenament ena nhèu vielha e arténher mides fòrça granes. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Per dejós deth limit deth bòsc era situacion de lauegi ei mès favorabla. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. Especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e sud-oèst.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Açò s'aplique especiaument en còtes baishes e mejanes.

Entà es activitats d'espòrts de nhèu, es condicions son precàries. Son arrecomanables atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.

Era part centrau deth mantèth ei febla. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perillh Es desencadenaments de lauegi e es rapòrts des observadors confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



En totes es orientacions perih mercat (3) de lauegi. E tanben encara possibles de manèra isolada lauegi naturaus.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada se mantien encara inestables. De manèra isolada son possibles lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana. Açò s'aplique eseciaument enes sectors fòrça exposadi ath vent. Era nhèu recenta dera dimenjada e es plaques de vent a viatges grossudes se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions e generaument per dessus deth limit deth bòsc. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perihosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben fòrça grani. Açò s'aplique eseciaument en còtes baishes e mejanes.

Entà es activitats d'esports de nhèu, es condicions son precàries. Son arrecomanables atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua zòna vasta enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta. En quauqui endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.


Era part centrau deth mantèth presente ua estratificacion desfavorabla. Era part basau deth mantèth ei majoritàriament establa.

Tendència

Un shinhau de nhèu recenta sustot enes sectors deth nòrd. Eth dimèrcles es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perillh de lauegi

enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



1600m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, eth perillh aumentarà ath grad 1 (feble).

Era nhèu recenta heireda e es plaques de vent formades pendent era nheuada representen era hònt principau de perillh. Naues e vielhes acumulacions de nhèu ventada demoren encara inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Eres ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Tanben, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones e arténher mides granes de manera isolada. Especiaument enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Vèspe e net: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, son possibles lauegi naturaus.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

A compdar de deluns an queigut enquia 20 cm de nhèu. En toti es sectors a compdar de meddia queiràn de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà fòrt. En fòrça endrets era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes.



Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles mercades. Aguestes darrères se pòden en quauqui casi desencadenar accidentaument. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb era pujada dera còta de nhèu, posterior augment deth perillh de lauegi.



Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDijaus 28 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perih de lauegi. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perih. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, ath long dera jornada son possibles lauegi naturaus de nhèu seca, sustot de mida mejana.

Es lauegi pòden, en part, desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion en totes es orientacions encara apròp deth limit deth bòsc.

Possibles lauegi d'esguitlament basau.

Son importantes atencion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb eth vent fòrt deth nòrd, se formaràn addicionaus. Es plaques de vent friables s'aurien d'evitar tostemp que sigue possible en totes es orientacions. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui casi.

Tendència

Eth dimèrcles es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.